

t13_cqc_lang
 (TMd5NFqyQKyXooFsVEWMdZgYshkbbVDyA3e)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_qc_lang3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_qc_lang3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k2_qc_lang1 \\ X0) (k3_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (k6_qc_lang3 X0 (k15_qc_lang1 X0 X1 X2) = k6_qc_lang3 X0 X2))) \\ (1) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k2_qc_lang1 \\ X0) (k3_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (k5_qc_lang3 X0 (k15_qc_lang1 X0 X1 X2) = k5_qc_lang3 X0 X2))) \\ (2) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Leftrightarrow ((k6_qc_lang3 \\ X0 X1 = k1_xboole_0) \wedge (k5_qc_lang3 X0 X1 = k1_xboole_0)))) \\ (3) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1))) \\ (4) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_qc_lang1 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X_0. (m1_qc_lang1\ X_0) \Rightarrow (m1_subset_1\ (k3_qc_lang1\ X_0)\ (k1_zfmisc_1\ (k2_qc_lang1\ X_0))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X_0. \forall X_1. \forall X_2. ((m1_qc_lang1\ X_0) \wedge ((m1_subset_1 \\ & X_1\ (k3_qc_lang1\ X_0)) \wedge (m1_subset_1\ X_2\ (k9_qc_lang1\ X_0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k15_qc_lang1\ X_0\ X_1\ X_2)\ (k9_qc_lang1\ X_0)) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X_0. (v1_xboole_0\ X_0) \Rightarrow (\forall X_1. (m1_subset_1\ X_1\ (k1_zfmisc_1\ X_0)) \Rightarrow (v1_xboole_0\ X_1)) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X_0. (m1_qc_lang1\ X_0) \Rightarrow (\forall X_1. (m2_subset_1\ X_1\ (k2_qc_lang1 \\ & X_0)\ (k3_qc_lang1\ X_0)) \Rightarrow (\forall X_2. (m1_subset_1\ X_2\ (k9_qc_lang1 \\ & X_0)) \Rightarrow ((m2_subset_1\ (k15_qc_lang1\ X_0\ X_1\ X_2)\ (k9_qc_lang1\ X_0)\ (k3_cqc_lang \\ & X_0)) \Leftrightarrow (m2_subset_1\ X_2\ (k9_qc_lang1\ X_0)\ (k3_cqc_lang\ X_0))))) \end{aligned}$$